

PROGRAM DEKLARACIJE ABU DHABI (unodc.org)

Rezolucija 9/3

Praćenje deklaracije iz Abu Dabija o jačanju saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih tijela u cilju efikasnijeg sprečavanja i borbe protiv korupcije, te upotrebe informacionih i komunikacijskih tehnologija

Konferencija država članica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije,

Zabrinuti zbog negativnih efekata korupcije na stabilnost i sigurnost društava, efikasnost institucija, vladavinu prava i održivi razvoj,

Uvjereni da je sveobuhvatan, uravnotežen i višestruki pristup neophodan za efikasnu implementaciju Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije,^[6]

Uvjereni u važnost blagovremene, adekvatne, efikasne i, gdje je moguće, dugoročne, održive tehničke pomoći za implementaciju Konvencije, uključujući i ciljanu izgradnju kapaciteta institucija država članica uključenih u provođenje mjera protiv korupcije,

Imajući u vidu da je efikasna implementacija Konvencije, kroz promociju i jačanje napora za sprečavanje i borbu protiv korupcije, odgovornost svih država članica i da će podrška i učešće pojedinaca i grupa izvan javnog sektora učiniti te napore efikasnijim,

Ponovo potvrđujući principe pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, pravičnosti, odgovornosti za prekršaje, uključujući krivična djela, i jednakosti pred zakonom, te potrebe za očuvanjem integriteta i njegovanjem kulture odbacivanja korupcije,

Uzimajući u obzir sa zahvalnošću Limsku deklaraciju o smjernicama o pravilima revizije i Meksičku deklaraciju o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, koje su usvojile, respektivno, na Devetom i Devetnaestom kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, održanom u Limi u oktobru 1977. i u Meksiko Sitiju u novembru 2007. i memorandum o razumijevanju između Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, potpisan 30. jula 2019, koji pruža okvir za saradnju između dvije institucije u sprečavanju i borbi protiv korupcije,

Uzimajući u obzir program za implementaciju Rezolucije Konferencije 8/13 od 19. decembra 2019. godine pod nazivom „Deklaracija iz Abu Dabija o jačanju saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih tijela radi efikasnijeg sprečavanja i borbe protiv korupcije“, koju finansiraju Ujedinjeni Arapski Emirati i uz podršku Globalnog ekspertskeg tima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, koju vodi Državna revizorska institucija Ujedinjenih Arapskih Emirata i kojoj je povjereno aktiviranje memoranduma o razumijevanju između Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal i Međunarodne organizacije vrhovnog revizorske institucije,

Ističući ključnu ulogu koju imaju vrhovne revizorske institucije u prevenciji i borbi protiv korupcije, posebno u pogledu promovisanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, kao i efikasnog korištenja javnih resursa i podsjećajući, s tim u vezi, na važnost zaštite i očuvanja i jačanja neophodne nezavisnosti

PROGRAM DEKLARACIJE ABU DHABI (unodc.org)

tih institucija, u skladu sa osnovnim principima pravnih sistema država članica, kako bi im se omogućilo da efikasno obavljaju svoje funkcije i bez bilo kakvog neprimjerenog uticaja,

Ponovo potvrđujući član 63, stav 4 Konvencije, koji predviđa, između ostalog, olakšavanje razmjene informacija između država članica o obrascima i trendovima korupcije i o uspješnoj praksi u sprečavanju i borbi protiv korupcije, uključujući i širenje relevantnih informacija, kako je navedeno u tom članu, za saradnju sa međunarodnim organizacijama i mehanizmima, kao i regionalnim organizacijama, kao i za korištenje relevantnih informacija dobivenih od drugih međunarodnih i regionalnih mehanizama za sprečavanje i borbu protiv korupcije,

Pozivajući se na rezolucije Generalne skupštine 66/209 od 22. decembra 2011, 69/228 od 19. decembra 2014. o promovisanju efikasnosti, odgovornosti, efektivnosti i transparentnosti javne uprave jačanjem vrhovnih revizorskih institucija,

Konstatujući važnost Agende za održivi razvoj do 2030,^[7] uključujući Cilj održivog razvoja 16 o promovisanju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, obezbjeđivanju pristupa pravdi za sve i izgradnji efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima, te Cilj 9, između ostalog, o povećanju pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, koja vodi postizanju održivog razvoja i osnaživanju zajednica,

Pozdravljajući sazivanje, od 2. do 4. juna 2021. godine, posebne sjednice Generalne skupštine protiv korupcije i usvajanje političke deklaracije od strane Skupštine pod nazivom „Naša zajednička posvećenost efikasnom rješavanju izazova i provođenju mjera za sprečavanje i borbu protiv korupcije i jačanje međunarodne saradnje”,^[8] u kojem su države članice naglasile ulogu koju imaju vrhovne revizorske institucije i druga nadzorna tijela u okviru svojih mandata u sprečavanju i borbi protiv korupcije, posebno u pogledu promovisanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i pravilnog upravljanja javnošću, poslove i javnu imovinu, te u oblastima kao što su javne nabavke, kao i efikasno korištenje javnih resursa, te potrebe preduzimanja mjera za sprečavanje i borbu protiv korupcije u vanrednim situacijama i periodima krize i oporavka, te isticanje uloge vrhovne revizije institucije i njihove funkcije u tom pogledu,

Pozdravljajući sa zahvalnošću drugi sastanak vrhovnih revizorskih institucija i specijalizovanih tijela za borbu protiv korupcije i njegove preporuke, koji je održan u Šarm el Šeiku, Egipat, 12. decembra 2021. godine, prije devete sjednice Konferencije, i koji je u organizaciji Državne revizorske institucije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal i Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija,

Prepoznajući da provedba Konvencije, drugih antikorupcijskih obaveza preuzetih od strane država članica i ciljeva održivog razvoja, između ostalih faktora, može imati koristi od efektivne upotrebe novih dostignuća u tehnologiji,

Konstatujući primjenu rezolucija Konferencije 6/7 od 6. novembra 2015. godine pod nazivom „Promovisanje korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija za provođenje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije“, i 6/8 od 6. novembra 2015. godine pod nazivom „Sprečavanje korupcije promovisanjem transparentnog, odgovornog i efikasnog pružanja javnih usluga primjenom najboljih praksi i tehnoloških inovacija“,

PROGRAM DEKLARACIJE ABU DHABI (unodc.org)

Isticanje upotrebe tehnologije kao sredstva za prevenciju i borbu protiv korupcije i smanjenje uticaja korupcije na odgovor na pandemiju bolesti korona virusa (COVID-19) i oporavak od nje, te ohrabrivanje država članica da usvoje digitalne politike, gdje je to prikladno i uz dužno vrijeme u pogledu zaštite ličnih podataka i prava na privatnost, u cilju poboljšanja efikasnosti i efektivnosti javne uprave i međunarodne saradnje, kao i povećanja odgovornosti, transparentnosti, integriteta i učešća građana,

Pozdravljajući sa zahvalnošću međunarodnu konferenciju pod nazivom „Budućnost borbe protiv korupcije: inoviranje integriteta kroz tehnologiju i partnerstvo“, koja je održana u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, 9. decembra 2021, prije devete sesije Konferencije, a koja je u organizaciji Državne revizorske institucije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal,

Potvrđujući svoju Rezoluciju 5/5 od 29. novembra 2013. godine pod nazivom „Promovisanje doprinosa mladih i djece u sprečavanju korupcije i njegovanju kulture poštovanja zakona i integriteta“,

Konstatujući napore koje čine države članice da podstaknu doprinos mladih ljudi u prevenciji korupcije i da promovišu kulturu poštovanja zakona i integriteta,

Pozdravljajući napredak koji su države članice i sekretarijat postigli u implementaciji Rezolucije Konferencije 8/13, pod naslovom „Deklaracija iz Abu Dabija o jačanju saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i tijela za borbu protiv korupcije u cilju efikasnijeg sprečavanja i borbe protiv korupcije“, i naglašavajući da je potrebno nastaviti napore u tom pogledu,

1. Podstiče države članice da, u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema, promovišu nezavisnost svojih vrhovnih revizorskih institucija, što je od suštinskog značaja za obavljanje njihovih dužnosti, i, u skladu sa domaćim zakonom, i, gdje je to prikladno, da implementiraju politike za efikasno funkcionisanje vrhovnih revizorskih institucija u skladu sa principima i standardima koje je formulisala Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija, posebno u pogledu obezbjeđivanja pravilnog upravljanja javnim finansijama i javnom imovinom, i u oblastima kao što su javne nabavke;

2. Podstiče države članice, u skladu sa članom 9. stav 2. Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema i, gdje je to prikladno, da preduzmu mjere za promovisanje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnošću finansija, uključujući kroz sistem računovodstvenih i revizorskih standarda i srodnog nadzora, i u tom pogledu ističe važnu ulogu vrhovnih revizorskih institucija u ispitivanju, periodično ili prema potrebi, primjenjivih finansijskih i računovodstvenih okvira i procedura, kako bi se utvrdila njihova efikasnost u borbi protiv korupcije;

3. Također podstiče države članice da osiguraju da subjekti revizije odgovore na nalaze revizorskih izvještaja, provedu preporuke vrhovnih revizorskih institucija i poduzmu odgovarajuće korektivne mjere, uključujući krivično gonjenje, kako bi osigurale pravilno

PROGRAM DEKLARACIJE ABU DHABI (unodc.org)

upravljanje javnim poslovima i javnom imovinom u cilju jačanja borbe protiv korupcije za dobrobit društva;

4. Ohrabruje države članice da, u skladu sa svojim domaćim zakonima i gdje je to prikladno, uključe vrhovne revizorske institucije i jedinice za internu reviziju u revizije svojih zemalja u okviru drugog ciklusa Mehanizma za reviziju provedbe Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, posebno u vezi sa pregledom implementacije poglavlja II, o preventivnim mjerama, uključujući posjete zemlji, gdje je to primjenjivo;

5. Također podstiče države članice da promovišu integritet i poštenje kroz primjenu kodeksa ponašanja u vrhovnim revizorskim institucijama i da razmotre usklađivanje, gdje je to prikladno i u skladu sa osnovnim principima njihovih pravnih sistema, ovih kodeksa ponašanja sa Kodeksom Etike koju je proglasila Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija, gdje je to prikladno, kako bi se promovisala usklađenost sa najvišim standardima profesionalne etike i spriječili sukobi interesa;

6. Prepoznaje važnost razvoja i implementacije ili održavanja djelotvornih antikorupcijskih politika, koje promovišu učešće društva i odražavaju principe vladavine prava, pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, integriteta, transparentnosti i odgovornosti u okviru njihove nadležnosti, i napominje da povećanje povjerenja u vrhovne revizorske institucije, antikorupcijska tijela i državne i javne institucije u cjelini igraju važnu ulogu u tim naporima;

7. Poziva države članice da, gdje je prikladno i u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema, podstiču svoje vrhovne revizorske institucije da unaprijede svoje kapacitete i razviju sposobnosti i vještine svojih članova i osoblja u sprečavanju i borbi protiv korupcije, kroz obuke, obrazovanje i razmjenu znanja, u skladu sa članom 60. Konvencije, kroz nacionalne, regionalne i međunarodne programe;

8. Također, poziva države članice da, u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema, unaprijede transparentnost, odgovornost i dobro upravljanje svojim vrhovnim revizorskim institucijama, uključujući u pogledu njihove organizacije, funkcionisanja i procesa donošenja odluka, gdje je prikladno;

9. Nadalje, poziva države članice da, u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema, omoguće svojim vrhovnim revizorskim institucijama da obavljaju svoju ulogu u sprečavanju i borbi protiv korupcije kada reaguju ili se oporavljaju od nacionalnih kriza i vanrednih situacija, posebno u pogledu njihovih funkcionera u održavanju politika i procedura za upravljanje javnim finansijama i javnim nabavkama, te napominje važnost partnerstva između javnog i privatnog sektora i drugih relevantnih aktera, u skladu s domaćim pravom;

10. Ohrabruje države članice, u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema i uz dužno poštovanje nezavisnosti i nacionalnih zakonodavstava i vrhovnih revizorskih institucija, da izgrade i ojačaju odnose između nacionalnih zakonodavstava i vrhovnih revizorskih institucija, i

PROGRAM DEKLARACIJE ABU DHABI (unodc.org)

da ohrabre nacionalna zakonodavstva da budu upoznata sa nalazima vrhovnih revizorskih institucija kako bi se oni mogli uzeti u obzir prilikom obavljanja parlamentarnih funkcija, kako bi se osiguralo pravilno upravljanje javnim poslovima i javnom imovinom, za dobrobit društva;

11. Poziva države članice da, u skladu sa osnovnim principima svojih pravnih sistema, ojačaju nacionalnu, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i saradnju između tijela uključenih u prevenciju i borbu protiv korupcije, da priušte jedna drugoj, bez odlaganja, efikasnu međusobnu pravnu pomoć i da preduzme značajne korake za olakšavanje efikasne saradnje i uklanjanje prepreka, u skladu sa članom 46. Konvencije;

12. Ohrabruje države članice, gdje je to primjenjivo, u skladu sa svojim pravnim sistemima i gdje je prikladno, da poboljšaju razmjenu informacija između tijela za borbu protiv korupcije, vrhovnih revizorskih institucija i drugih vladinih tijela koja djeluju u oblasti borbe protiv korupcije, uključujući i u konsultativne svrhe, te razmotriti objavljivanje periodičnih izvještaja o rizicima od korupcije u javnoj upravi, uzimajući u obzir nalaze kako antikorupcijskih tijela tako i vrhovnih revizorskih institucija;

13. Poziva države članice da dalje razmjenjuju svoja iskustva u osiguravanju pravilnog upravljanja javnim finansijama i javnom imovinom, te razmjenjuju informacije o ulozi svojih vrhovnih revizorskih institucija u tom pogledu, koristeći sastanke Međuvladine radne grupe otvorenog tipa o Prevencija korupcije;

14. Ohrabruje države članice, gdje je to prikladno i u skladu sa svojim domaćim pravnim okvirima, a imajući na umu potrebu zaštite prava ili ugleda drugih, nacionalne sigurnosti ili javnog reda, da nastoje koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za jačanje provedbe Konvencije, da se ojača svijest javnosti i promoviše transparentnost i javno izvještavanje u oblastima kao što su javne nabavke, upravljanje javnim finansijama i otkrivanje imovine i interesa, s ciljem olakšavanja prijavljivanja i otkrivanja djela korupcije i podrške krivičnom gonjenju krivičnih djela u vezi s korupcijom;

15. Također ohrabruje države članice da, u skladu sa osnovnim principima njihovih pravnih sistema, i u skladu s članom 13. Konvencije, nastave sa svojim naporima na podizanju svijesti o opasnostima povezanim s korupcijom, uključujući kroz programe obrazovanja i obuke za mlade ljude i angažovanjem sa relevantnim pojedincima i grupama izvan javnog sektora kao što su civilno društvo, nevladine organizacije, organizacije u zajednici i akademska zajednica;

16. Nadalje, podstiče države članice da nastave sa svojim naporima, u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa osnovnim principima svog domaćeg prava, da angažuju društvo u razvoju politika, strategija, alata i programa za sprečavanje i borbu protiv korupcije;

17. Traži od Međuvladine radne grupe otvorenog tipa za prevenciju korupcije da uključi, kao temu za raspravu na svojim budućim sastancima, jačanje uloge vrhovnih revizorskih institucija u prevenciji i borbi protiv korupcije;

PROGRAM DEKLARACIJE ABU DHABI (unodc.org)

18. Zahtijeva da Međuvladina radna grupa otvorenog tipa za prevenciju korupcije otvori međuvladin stručni sastanak radi poboljšanja međunarodne saradnje prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o korupciji i da druga relevantna pomoćna tijela uključe, kao temu za diskusiju u budućnosti, sastanke kako promovirati korištenje informacionih i komunikacionih tehnologija za implementaciju Konvencije;

19. Traži od sekretarijata da nastavi prikupljati, analizirati i širiti informacije o dobrim praksama u razvoju, pristupu i korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u sprečavanju i borbi protiv korupcije, uzimajući u obzir postojeću tehničku ekspertizu u sistemu Ujedinjenih nacija, te također traži da sekretarijat o takvim naporima izvještava relevantna pomoćna tijela;

20. Traži od Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal, u bliskoj saradnji sa bilateralnim i multilateralim pružaocima tehničke pomoći, da nastavi pružati tehničku pomoć državama članicama, na zahtjev i u zavisnosti od dostupnosti vanbudžetskih sredstava, u provedbi relevantnih odredbi ova rezolucija;

21. Traži od sekretarijata da, u okviru postojećih resursa, podnese izvještaj Konferenciji na njenoj desetoj sjednici i njenim relevantnim pomoćnim tijelima o provedbi ove rezolucije;

22. Poziva države članice i druge donatore da obezbijede vanbudžetska sredstva za svrhe navedene u ovoj rezoluciji, u skladu s pravilima i procedurama Ujedinjenih nacija.

[6] Ujedinjene nacije, *Treaty Series*, vol. 2349, br. 42146.

[7] Rezolucija Generalne skupštine [70/1](#).

[8] Rezolucija Generalne skupštine [S-32/1](#), aneks.